





Paghimo ug Mapa para sa Pagbakwit

Isulat ang agi-anan gikan sa tungha-an padulong sa inyong balay o mapa sa lugar.
Butangi ug marka nga “x” ang mga kuyaw nga lugar unya isulat ang mga kakuyaw dinhi.
Butangi ug marka nga “○” ang bakwitan nga lugar unya ibutang pud ang agi-anan pagpadulong sa lugar.



Inig nahimo na nimo
ang naingon, pangayo ka
ng markanga "○"
sa imong pamilya.



Paghatag ug panag-ingnan sa “Kuyaw nga Lugar” ug “Lugar nga Bakwitan”.


※Mapa sa pagpamakwit sa oras sa linog ug Mapa sapagpamakwit sa Oras ng Bagyo ay pwedeng magkalain.




Himu-a ang Imong Kwarto

Gamita ang gihatag nga timailhan, idrowing sa space ① nga gihatag sa ubos, kwarto nga asa ka nagpirme sa inyong balay. Isulat pud sa space nga gihatag ② Gihatag sa ubos ang himuon para malikayan ang pagkadaut ug masakitansa takna nga adunay linog.


Timan-I ang mga na-a sa sunod:



Na-a bay gamit sa balay nga matumba




Magpasag ba ang mga nabuak nga salamin



Mo-abre ba ang pultahan

Sama sa




② Ayuha ang butanganan ug libro. Butangi ug safety film ang bintana.


Tima-ilhan

Unsa-on paghimo sa imong kwarto nga Luwas nga Lugar


Butangi ug metal fitting



Iga-id gamit ang pisi



Pagbutang ug safety film



①

②

Kon imong nabatian ang paglinog o nadungog nimo/nakit-an ang Pahimangno sa Linog (warning) ...

!! Magpabiling kalma ug panalipdi ang kaugalingon!



Pahimangno sa Linog (Warning)

Kung ang imong kwarto di na kuyaw, ingna ang imongkapamilya nga tagaan ka ug "o" nga marka.





Pangita-a ang mga Kinahanglanun sa Takna nga Emergency

Unsang mga butang ka ug ang imong pamilya, gitago alang sa emergency nga giprepara alang sa pagbakwit? Pangutan-a ang imong pamilya ug ilista ang mga na-a sa balay, nga na-a sa table nga gihatag na-a sa tuo.

Pagkaon ug Tubig nga Mainom		Mga Sinina	Mga Gamit Sa Balay	
 Biskotso o pan  Tubig nga mainom  Crackers  Mga pagkaong nakalata	 Gamit sa ulan  Reserbang underwear  Tualya  Jacket	[Sama sa] Tubig	2 ka litro x 6 botelya	
Mga Gamit sa Kaluwasan		Mga Butang nga Pirme Gamiton		
 Helmet sa ulo  Hood alang sa disaster  Gasa  Tambal sa samad  Band-aid	 Guwantis  Papel sa kasilyas  Radyong mabitbit  Flashlight			
Mga Butang Nga Gamiton Na-a				
 Wet tissue  Pang mask  Adhesive tape  Pamputos sa pagkaon				

Mga Butang Nga Atong Bantayan sa Gamit-Dalhunon sa Emergency

- Mga pagkaon nga di na kinahanglan ug tubig maoy maayo, sama sa biskotso ug crackers. (Sama sa, di ka makaka-on ug instant cup noodles konwalay init nga tubig.)
- Imong rekisahon kung na-a bay mga dalhunon usahay. (Sa pagkaon ug tubig, imong tan-awon ang ilang expiry date. Para gamay nga radyo ug flashlight, tan-awa kon magamit pa.)
- Samtang dala nimo ang mga gamit, ibutang ni sa bag nga gamay nga madala nimo nga ikaw ra.

Kung nabutang na nimo sa sulod sa imong bag ang mgakinahanglanong butang, ingna ang imong kapamilya ngatagaan ka ug "o" na marka.



Unsa ang kinahanglan dalhon nimo?



Magbutang namo Ug Bakwitan nga Dapit

Sa kaso nga mobakwit, ang atong pamilya kinahanglan magkita dayon, usa moabot ang pagbakwit, ila nang gisabutan asa sila padulong.

Sabutan nimo sa inyohang pamilya kon asa mo mobakwit ug unsay himuon pagkahuman sa pagbakwit.

Kinsa	Lugar nga Apektado sa Linog	Lugar nga Bakwitan	Pagkahuman sa Pagbakwit
[Sama sa] Tsuyoshi	Duol sa Balay	Tungha-an	Hulata ang imong pamilya nga tagbu-on ka
	Duol sa Baybay ○○	△△△ Evacuation Center	Ingnon ang pamilya sa lugar, nga asa mo niikyas gamita ang Disaster Emergency Message Dial (171)

Disaster Emergency Message Dial (171)

Unsa-on Pagbilin sa Mensahe	Unsa-on Pagkakuha sa Mensahe
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">1</div> </div> <p style="text-align: center;">Pinduta ang 171</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> Isulat: 1 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; margin-left: 10px;">1</div> </div> <p style="text-align: center;">Numero sa Telepono (xxx) xxx-xxxx</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center;">1</div> </div> <p style="text-align: center;">Pinduta ang 171</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 10px;"> Usba Pag Play: 2 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30px; text-align: center; margin-left: 10px;">2</div> </div> <p style="text-align: center;">Numero sa Telepono (xxx) xxx-xxxx</p>

Kon mamakwit mo gikan sa balay, ayaw kalimti nga magbilin ug mensahe nga kamo namakwit na.



Pangutan-a ang imong pamilya kun unsay ilang gibatimahitungod sa diskusyon.